

Г. КУЗЬМИН





ССКП райкомун иккис секретара таб. М. Е. ПЕРМЯКОВ дакылаата

ССКП райкомун иккис секретара таб. М. Е. ПЕРМЯКОВ дакылаата

үлээлгүүр коммунистический нийтийн сорулгараг сибээс редстволара чуолкайдик үлөөмэлээрин модьуаллар. Ону ибээс уеела уонна ЛТЦ Дьячковской С. Н., Филиппов И. Н.) бэйэлэрин үлөөлгүтэр чуоттууллара наада.

Түмүтэр дакылаатчыт таб. И. Е. Перминов идеологический үлө кедьүүбүн үрдэтингэ ронойун партийнай, советская, аһаадыстыбанный активнааае активнайдык кыттыа, кер-абүдүн күүбүрдүө диян ССКП айкома эрмэрин биллэрлэ.

Оройуонга обществений бэрээдэги бөгөөрөгүүтүг, буруйу оңорууну сэрэтингэ ытылалар үлэ ессе да эрэйиллэр түмүг биярбэт, арыгылааһыны уонна алкоголизмы утары охсуһуу мөлхөтхүк тэриллээр. Олохтоох Советтар, райпо салалтата (председатель Семёнов Н. А.) бэл арыгыны атылааһыны кыйаан бэрээдэктин илликтер. Итилэр охсууларытар буруйу оңоруу, оёкуону нэһинчэхчылара салһаан таһса тураллар. Калэр өтүтүр бу салаада көрдөбүл күүһүрдүлүөх, эппиэтинэс үрдэттилнөх тустаах. БҮССЛКС райкома (секретардар Петров Д. Д., Попов В. Е.) ыччат ортотугар инитер үдэни төстү тупсарыахтаах.

Оройуон үгүс культурнай-спорттар учрежденияларын дьизэлэрэ аргалар, тымныылар, үлэһиттэр сыһыалаһаһарын тэрийиһиэ сөптөөх усулуобуйалара суохтар. Ол үрдүнэн туһааннаах совхозтар салалталара, сельсоветтар исполкомнара маньаха сөптөөх болһомтогу уурбаттар, кемелесөттөр. Бу нэһэһи туоратыһа, Култура дьизэлэрин, кулууптар, библиотекалар материалнай баһаларын бөгөөрөгүүтү быһааннаах үлэ тэриллнөхтээх.

Үлэһиттэри коммунистическай интин соруитара сибээс редстволара чуолкайдык үлэһиттэрин модьуаллар. Ону ибээс уеда уонна ЛТЦ Дьячковской С. Н., Филиппов Д. Н.) бэйэлэрин үлэлэритэр чуоттууллара наада.

Түмүтэр даһылаатчыт таб. Д. Е. Перминов идеологическай үлэ көдүүбүн үрдэтингэ оройуон партиянай, советская, аһааһыстыһаһаһа активнааһа активнааһа кыттыа, көрбүдүн күүһүрдүө дьин ССКП райкома эрмэрин биллэрлэ.

Оройуонга обществений бэрээдэги бөгөөрөгүүтүг, буруйу оңорууну сэрэтингэ ытылалар үлэ ессе да эрэйиллэр түмүг биярбэт, арыгылааһыны уонна алкоголизмы утары охсуһуу мөлхөтхүк тэриллээр. Олохтоох Советтар, райпо салалтата (председатель Семёнов Н. А.) бэл арыгыны атылааһыны кыйаан бэрээдэктин илликтер. Итилэр охсууларытар буруйу оңоруу, оёкуону нэһинчэхчылара салһаан таһса тураллар. Калэр өтүтүр бу салаада көрдөбүл күүһүрдүлүөх, эппиэтинэс үрдэттилнөх тустаах. БҮӨСЛКС райкома (секретардар Петров Д. Д., Попов В. Е.) ыччат ортотугар инитер үдэни төстү тупсарыахтаах.

Оройуон үгүс культурнай-спортдатар учрежденияларын дьизэлэрэ аргалар, тымныылар, үлэһиттэр сыһыалаһарын тэрийиһиэ сөптөөх усулуобуйалара суохтар. Ол үрдүнэн туһааннаах совхозтар салалталара, сельсоветтар исполкомнара маньаха сөптөөх болһомтогу уурбаттар, кемелесөттөр. Бу нэһэни туоратыыга, Култура дьизэлэрин, кулууптар, библиотекалар, материальнай базаларын бөгөөрөгүүтү быһааннаах үлэ тэриллнөхтээх.

Үлэһиттэри коммунистическай интин соруитара сибээс редстволара чуолкайдык үлэһиттэрин модьуаллар. Ону ибээс уеда уонна ЛТЦ Дьячковской С. Н., Филиппов Д. Н.) бэйэлэрин үлэлэритэр чуоттууллара наада.

Түмүтэр даһылаатчыт таб. Д. Е. Перминов идеологическай үлэ көдүүбүн үрдэтингэ оройуон партиянай, советскай, аһааһыстыһааннай активнааһе активнайдык кыттыа, көрбүдүн күүһүрдүө дьин ССКП райкома эрмэрин биллэрдэ.

Оройуонга обществений бэрээдэги бөгөөрөгүүтүг, буруйу оңорууну сэрэтингэ ытылалар үлэ ессе да эрэйиллэр түмүг биярбэт, арыгылааһыны уонна алкоголизмы утары охсуһуу мөлхөтхүк тэриллээр. Олохтоох Советтар, райпо салалтата (председатель Семёнов Н. А.) бэл арыгыны атылааһыны кыйаан бэрээдэктин илликтер. Итилэр охсууларытар буруйу оңоруу, оёкуону нэһинчэхчылара салһаан таһса тураллар. Калэр өтүтүр бу салаада көрдөбүл күүһүрдүлүөх, эппиэтинэс үрдэттилнөх тустаах. БҮӨСЛКС райкома (секретардар Петров Д. Д., Попов В. Е.) ыччат ортотугар инитер үдэни төстү тупсарыахтаах.

Оройуон үгүс культурнай-сэрдатар учрежденияларын дьизэлэрэ аргалар, тымныылар, үлэһиттэр сыһыалаһаһарын тэрийиһиэ сөптөөх усулуобуйалара суохтар. Ол үрдүнэн туһааннаах совхозтар салалталара, сельсоветтар исполкомнара маньаха сөптөөх болһомтогу уурбаттар, көмөлөсөттөр. Бу нэһэни туоратыһа, Култура дьизэлэрин, кулууптар, библиотекалар материалнай базаларын бөгөөрөгүүтү быһааннаах үлэ тэриллнөхтээх.

Үлэһиттэри коммунистическай интин соруитара сибээс редстволара чуолкайдык үлэһиттэрин модьуаллар. Ону ибээс уеда уонна ЛТЦ Дьячковской С. Н., Филиппов Д. Н.) бэйэлэрин үлэлэритэр чуоттууллара наада.

Түмүтэр даһылаатчыт таб. 1. Е. Перминов идеологическай үлэ көдүүбүн үрдэтингэ оройуон партиянай, советскай, аһааһыстыһаһаан активнааһа активнааһа кыттыа, көрбүдүн күүһүрдүө дьин ССКП райкома эрмэрин биллэрэ.

үлээлгүүр коммунистический нийтийн сорулгараг сибээс редстволара чуолкайдик үлөөмэлээрин модьуаллар. Ону ибээс уеела уонна ЛТЦ Дьячковской С. Н., Филиппов И. Н.) бэйэлэрин үлөөлгүтэр чуоттууллара наада.

Түмүтэр дакылаатчыт таб. И. Е. Перминов идеологический үлө кедьүүбүн үрдэтингэ ронойун партийнай, советская, аһаадыстыбанный активнааае активнайдык кыттыа, кер-абүдүн күүбүрдүө диян ССКП айкома эрмэрин биллэрлэ.

(ССКП КК Ыгырбыларымтан)

✧ Кылтыгылдан бачаттанар.



